



XI Өрөспүүбүлүкэтээби Олонхо Ыһыабар
“Олох суола” хаһыат анал таһаарыта

ОЛОНХО Ыһыабар

2017СЫЛ
бэс ыйын

29

күнэ

чэппиэр

№1

Үрүң
тунах
ыһыазынан!





Пресс-конференция

"Пресс-киин" түһүлгэтигэр култуура министрин солбуйааччытын Николай Афанасьевич Макаровы, сибээс уонна информационнай технология министрин солбуйааччытын Чокуур Николаевич Гаврильевы уонна Бүлүү улуунун баһылыгын социальной боппуруостарыгар солбуйааччытын Венера Федоровна Тихонованы



кытта пресс-конференция буолан ааста. Манна биһиги Олонхо Ыһыабын туһунан ырытыстыбыт.

Николай Афанасьевич пресс-конференцияҕа Бүлүү ыһыабын уратыта диэн манна тэнгэ хас да улахан үбүлүөйдээх түбэлтэлэр бэлиэтэнэллэрэ буолар диэн тоһоболоон эттэ. Холобура, М. Н. Жирков 125 сыла, П.Х. Староватов аатынан музейа тэриллибитэ 100 сыла, Саха сирэ Россия састаабыгар киирбитэ 385 сыла. Ол иһин ыһыах аһыллыытыгар бу үбүлүөйдээх түбэлтэлэр бэлиэтэнэн ааспыттар. Ордук М. Н. Жирков 125 үбүлүөйдээх сылыгар анаан 900 киһи "Күргүөм тойугу" толорбуттара дьон кэрэхсэбиллэн ылла.

Ыһыахха уопсайа 40 күрэх ытыллара былааннанар эбит. Бу күрэхтэргэ сыаналаах бириистэр турбуттар. Улахан спонсордарынан "Роскосмос" уонна АПРОСА буолаллар эбит. Аныгыс 12 - с Олонхо ыһыаҕа Саха сирин собуруу өттүгэр Алданга буолуохтааҕа былааннамыт.

Венера Федоровна Тихонова иһитин-

нэриитинэн, бу соторутаабыта умайбыт ураһа дьоннору: "Бу санга тутуулары харыстыахха наада" - диэн толкуйга ынырарын бэлиэтээтэ. Ол курдук, биһиги Бүлүүбүт Хомустааҕа куораттан 2 км тэйиччи турар буолан, санга тутуулары харыстыырга былаан баар эбит. Төгүрүк сыл устата манабыл тэриллихтээгин уонна сорох объектарга кыһыннары араас тэрээһиннэр ытыллыахтаахтарын туһунан кэпсээтэ.

Ангелина ДЕДЮКИНА,
Нарыйа ЯКОВЛЕВА
"Репортер".

Книги в честь главного дня



Не зря ведь говорят, что лучший подарок для человека - это книга. И в преддверии праздничного ысыаха Олонхо в Виллюйске была выпущена небольшая тематическая коллекция.

В виду того, что в этом году немало круглых

дат: 125-летие М. Н. Жиркова, 100-летие краеведческого музея и мн. др., книги были посвящены этим событиям. Так, например, вышел первый том сборника сочинений Марка Жиркова и книга "Виллюйский краеведческий музей имени П. Х. Староватова за 100 лет", историка-краеведа Н. С. Миронова. Помимо этих книг также была выпущена книга-биография М. Н. Жиркова и был издан номер "Московского журнала" - "Прометей якутской музыки". Особый интерес среди новинок вызвал трехтомник "Ытык Булуу олонхото" - "Булуу олонхосуттара", "Тобот мэник бухатыыр", "Эрбэхтэй Мэргэн". Трехтомник оформлен в виде подарочного издания.

Презентацию книг провел заместитель министра культуры РС (Я) Макаров Н.А. На презентации присутствовали жители и гости города Виллюйска.

Желаем гостям республиканского ысыаха Олонхо отличного настроения и незабываемых впечатлений!

Кюннэй ЕГОРОВА
"Репортер" ИТЦ "Кэскил".



Мастер якутских ножей



Наш пресс-центр посетил выставку "Союза кузнецов Якутии". Многие мастера выставили на всеобщее обозрение свои самые лучшие работы. Просто не верится, что люди делали эти вещи своими руками! Здесь было все: резьба по дереву, изделия из бересты, из конского волоса - красота, одним словом. Так интересно иногда прикоснуться к чему-то древнему,

но всё еще такому красивому и завораживающему.

Нас очень заинтересовали якутские ножи, так как всем известно, что издревле занимался не только скотоводством, но и охотой. У мужчин саха принято иметь собственный охотничий нож. Важно не только то, чтобы нож был, но и то, какой он острый и качественный. Для этого, естественно, нужен хороший мастер, который знает свое дело на пятерку.

Нам как раз удалось пообщаться с начинающим мастером. Делегация в составе пяти человек приехала из Сунтарского района на ысыах Олонхо, чтобы принять участие в выставке. Никитин Михаил Иннокентьевич занимается ковкой якутских ножей на протяжении двух лет. В школе у него есть свой кружок, где он делится своим мастерством с учениками. Ножи изготавливаются посредствомковки из нержавеющей стали, а ножны его сделаны из натуральной кожи. Остальные его партнеры изготавливают хомусы, якутские мечи (батыйа).

Юлия ПЕТРОВА,
"Репортер" ИТЦ "Кэскил".

Минньигэстик аһаан!

Бүгүҥнү нүөмэргэ ыалдьыттыыр Саха сириҥ уонна Арасыйыа биллиилээх асчыта Иннокентий Тарбахов. Кини бу күннэргэ Олонхо ыһыаһар кэлэн маанылаах сандалытын аһынан ыалдьыттары күндүлүүр. Биллиилээх асчыт "Минньигэстик аһаан!" рубрикабытыгар анаан сахалыы бүлүүдэ эрэсиэбин үллэһиннэ:

- Хас биирдии улуус бэйэтэ традиционнай астардаах. Былыр сэрии кураан кэмнэригэр, сахалар ордук үүт аһылыгынан аһаан-сиэн олорбуттара, суораттан ордук аһылык суоҕа, ону кииһилэ оту, дьиикэй луугу, хрен отун үргээн үөрэ онгостон сииллэрэ. Онтон Бүлүүлэр бэс сутукатыттан үөрэ онгорор идэлээхтэрэ. Ону манньк астыахха сөп.

Бэс маһын охторобут, сыта түспүтүн кэнниттэн хатыгырыттан ыраастыбыт. Онно 3-4 миллиметрээх сутука баар буолар, ону быһабынан лента курдук сулуйан ылабыт. Сулуйан ылахтарына маһан, үчүгэй, сымнаһас эттик кэлэр. Ол ону ууга хаста даһаны оргутабыт, сымалатын таһаарабыт. Бу кэнниттэн бэс сутукатын таһааран баран, суоракка булкуйаллар. Үүтү оргута ууран баран, бэс сутукатын оргууй аһай ылабыт, кыра гына кырбыыбыт уонна оргууа турар үүккэ кутабыт. Үүтү кытта оргуйар, онтон сойутабын уонна суорат ылан баран үрдүнэн бүрүйэбин. Онтон суорат хойдор, ол хойдубутун кэннэ сэрэнэн тымныы сиргэ



угабын. Дьэ, онтон, нөҥүө күнүгэр суораты оргууй аһай ытыабын. Ону хойуулаан убаһастаан утах курдук, эбэтэр ас да курдук аһатабын. Минньигэстик аһаан!

Түгэнинэн туһанан, мин махтанам этэ Бүлүү улууһун салалтатыгар. оскуолалары, оҕо садтары, ыалдьыттар түһэр сирдэрин барытын өрөмүөннээн, сууйан-сотон дьону сынньатарга, дьону аһатарга септөөх усулуобуйа онгорбуттарыгар.

Иннокентий Тарбахов кырдыаһас Бүлүү олохтоохторугар уонна Бүлүү улууһун үлэһит мааны дьонноругар эбэрдэтин тиэрдэр.

Кэпсэтиилэр
Нарыйа ЯКОВЛЕВА,
Ангелина ДЕДЮКИНА.



ДЫКТИ КҮҮСТЭЭХ ОНОНУК



Норуот маастардарын быыстапкатыгар киирэн иһэн, киһи харабар тутта бырабыллар экспонат баар. Бу мастан уустаан-ураннаан оноһуллубут экспонат Олонхо сириҥ үс дойдутун ойуулуур. Ааптар - Спиридонов Василий Иванович. Кини Бүлүүттэн төрүттээх, өр сылларга Абыйга олоҕорбут, билигин Дьокуускайга олоҕор. Василий Иванович этэринэн, бу экспонат киһини доруобай уонна баай-дуол оҕорор күүстээх. Ол иһин биһиги эмиэ манна хаартыскаҕа түстүбүт.

Олеся ФИЛИППОВА,
Аня ТОМСКАЯ,
"Репортер".

Молодые таланты зажгли публику



Вчера прошел концерт молодого вокально-инструментального ансамбля "Эрэл". Все участники родом из села Чинекя. До основания группы парни просто увлекались игрой на инструментах. В декабре прошлого года будущий солист предложил сформировать вокально-инструментальный ансамбль. Сначала в наличии были только бас-гитара, пара барабанов и старый усилитель. И вот уже сегодня

юноши выступают на сцене такого масштабного события, как республиканский ысыах Олонхо.

Группа исполняла песни собственного сочинения, песни известных якутских эстрадных певцов, а также пару известных треков американской панк-рок группы "Green Day". Выступление было очень живым, мы получили массу эмоций. Ребята действительно умеют заряжать публику энергией, атмосфера на концерте была потрясающей: уверенность со стороны музыкантов, восторг зрителей и завораживающая музыка. Ребята остались довольны своим выступлением и реакцией публики.

В дальнейшем группа мечтает стать профессиональным музыкальным коллективом, в чём пожелаем им удачи.

Кюннэй ЕГОРОВА,
Юлия ПЕТРОВА,
"Репортер" ИТЦ "Кэскил".

Над выпуском работали: Редактор - Юлия Петрова, зам.редактора - Кюннэй Егорова, верстальщик, фотограф Олеся Филиппова, корреспонденты - Аня Томская, Ангелина Дедюкина, Нарыйа Яковлева. *Руководитель* - Дорофеева Кыдана Владимировна.

Набор и верстка выполнены редакцией газеты. Отпечатана в компьютерном отделе редакции газеты "Олох суола", г. Вилюйск, ул. Песчаная, 31.

Электронная почта:
vilugzi@cibisakha.ru oloxsuola@mail.ru

Газета зарегистрирована 30.03.2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РС (Я).
Регистрационный номер ПИ № ТУ14-0263

Приложение выходит 1 раз в неделю
Телефоны
редактор - 43-2-32,
зам. редактора - 42-4-25,
компьютер. отдел - 42-7-42,
бухгалтерия - 42-2-55
Номер газеты подписан в печать в 18.00 ч.

Индекс - 54867
Объем - 1 п. л.
Тираж - 2000
Заказ - 1

Главный редактор Мандаров В.Н.
Адрес: 678200 г. Вилюйск, ул. Песчаная, 31